

ОРОЙУОН 1990 СЫ

КАРТУЗОВ
Николай Егорович

Николай — Болтного терут охвачені Ім'ята.

Кини аасылт сый түмүгүнен үттөвөр автомашинан 61976 тоңнан километры оюрон, оройсун чемпионаты булдла. Бу здер кини ишкес кыбайынта. Осоо 1985 сыйлаадааха эзиз кыбайындаарынан таҳсан чемпион лигасында кеппелдээ. Оны 1990 сыйга оройдүйнгүй кини зата азтапынта соючту буолбатых. Үздөр эршилдүйтөн кинини писта бинргө үзүлээбүт дөсөн, таңарыста кини туунан үтүгэй өрөө кискиннээр.

Николай уүт тайналың курдук жиңитталып үзээр ылсындыттан соңозда урунку курдук арыйдамалып буулуптар. Кини ылзыныңнина талыгар турумтуоту, толоруганын орду чөрбөтон болыштылдар. Оттоң оннук кийиниң кытта башыра үзгөлөп, сыйдьар төнөбө даданы астын. Эдер кийи бу хаа-чыжыбатта үзүлэми-охтарлар утте холобур. Ошун да босын кини үзүт талшарымылаш, түмүнгөш. Кини 1990 сый түмүгүнин ЗИЛ автомашинатынан 238426 тоңыз-километримен онорон бытканын 159 биркүнчөн толорон, оройгоңга башар ил-мээхтарлар тәннәсүн булбата, чөмпөк урудук аттын мэлла.

БАРАШКОВА
Матрена Терентьевна



Араас ыларын тартып, дэлгэн-
ондотуу соомхозтарга балачча элбах
сүйүү болору мэлдях буолбатах.
Ол эзэрни ити пайдын тууратыны
корок сирдарда жетеринарны уз-
чилтэр көмөлөре улахан. Ошынкы
дэлгишторон бинирдэлтэрийн Күлән-
ки арендны предприятиетийн вет-
 враача Матрена Терентьевна Ба-
 ражкова булар. Кини ити скра-
 лаах уошна түбүктээх үзүүнэй дэ-
 ралтамынтаа уонган тахса сый-
 буолла.

Матрена Терентьевна засыпь сымга эмтиир, ветеринарной, противозоотической узелэр былаанырын 100 биринчын толортобуга. Ол түмүгөр ити ининизеңи сүлдээвэр ынах суюн тунаты суух олуултуу 18 тобонен аччалышты. Кини аярадас ызырым эро баар бүлүпкүнүн Фермадарга тийибет, мэддэй сүсөүттөрөн кытта тапшы болкуна сыйдьян узалинр. Эмтиир-сэргөр дъяналлары биримзиттер ызыгарса нығанар. Ветеринарның үзүнтүү сүрү боломтотун чечат сүзүүгү уураг. Ол инчи синга төрөөфү узантындар хайдах аялтарлык сизгүмүләрши, киниләр иштэй буюбайдынларид мэддэй изгүй көрөр.

Ааснын сал тэмүүтэнд М. Т. Барашкова оройдог «Бастынг нэ-
теринааны үзүүлтийн» залтгаа ын-
биста.



ДАВЫДОВ
Владимир Николаевич

Саас буоданың, сабын ходунаңда МТЗ-82 тракторының үзгөлөм тири-хорута сыйдайтар уолу. Эрликтік Эристиниң атынан союзоз Халдаардағы отделенештегер имде обзуттана көрдьядындар тиңиз үчүн гайдын билэллэр, ушамсызыллар. Володя азаты Николай Иванович Даыдыров колхоз, калын солхоз байр тарбакхан батындар транспорттынан биллэр. Хас сылт атсын урдук жордоруллери сициниң социалистический күтәлалының оройондеги бастыры.

Уола, аватын үзүүлдөсөн, билигийн отделение бишр эрзинээр механизатора. Саанын төв да эдээрни ишнэ, сарсыарда эрдэлээрин, нийзглийн хойтуулун, түүрүүмт соругун сийнэргэ дэл дуулурун дьон хайгын корчиллер. Владимир Давыдов тулух техникиатын мэдлийн корчил-истинээр саахаллансан түүрүүтийн тайдаарба нийн кынанар. Кыннынын фермерларга от-мас тийзэр, азаре тийзэр тайар үзүүлэргээ сэлдээр, сайдынши күхжийн саймын бийланышы сомсунгар, наадлаа түблэгтийнгээр тракторын түүрүүтийн сэлжелэларыгтар тахсар. Ол да энтийн оройон чөмийн тракторийннын буюллаа. Сын устаса МТЗ-82 машиналын тракторынан 1970 эзслолтой тектар үзүүн огторон, сэлланаар бийланышын 158 биргийнан тоголборту.



ДИОДОРОВ
Исаак Егорович

1989 сүйгэ социалистический нуогаланынга И. Е. Диодоров чөмийн бичүүлтэх аатьн ылбрыта. Оттон аасныг сүйгэ ши титиний осса чингизийн, эми кызынны давынан тахсыбыта. Кини дойдусугар илэн шофердаабыта 20-иц сүйгэ чутаанаата. Ол тухары учугчай үзүүлтэр ахсааннарыг гаржирсар, Исаак Егорович элэр эрдээрин Янукайдаадын речной училищены бүзүүн баран, идтийн аймажын сүйгэ үзэлжэбита. Дойду сир актыйдана, тыа скрип сибийийн салтынга бэйзлэригээр тарьдьбыттара. Оттон ылаа төрөөбүтүүсээж бол «Мынцаадай» союхун Болтуурдаадын отделенингээтар производствоттан иштэнийн араар болсун үзлэнир.

Бөйөлөлөк олохтоохторуун фермалары, котельнайдары туттар уунан хаатчынын угус түбүгүү, албээх сыраны эрзийр үлээ. Кыныңдигы быттарган тынышыга сарсыардаттан эрдилээн, изиэтин хойтуудаан сүүрээчин-котооччуу кини. Кынынтыг кэмэг отделенинеба, бонгуолек-кэ төмөнхөө уу наадатын билдэр булдуулжакхын.

Исак Егорович эаспүт сыйга уу баяар автомашинчан 43695 тонн-ким онгорсон, сыйлаады сорудаарын 156 биримтөн толороруутаа уоруйон чемпиончынан ижис сыйтийн булбута.



ЕФРЕМОВ
Николай Николаевич

Кинь уонча сым тайба байын тайланан, үрэх байын еңбекен бул-чут кийнхаз тиксэр болт уоруутун, хомолтотун даңын барытын билэн калла. Бултууралтырындырда Таатта, Хонду, Мәйири үрэхтэрэ, кинилэр салса үруйалыра буолаллар.

Николай Николаевич Эрилик Эристини катынан совхоз кадровай булчуттарын ортотугар келини бире сылта кими да иннингер түнэре илек. Түүлэх тиринтин тангас-таанынга эмиз бастыг — гуттарар тирилэрэ мэлдэн үрдүк хаачыстыбалдах буоларын ситиэр. Бастыг булчут сайынгын ыйдарга от улзтигэр иелэ-илли звенотун салжийар. Кинн изийлизгийн, совхонун чийхи комускуур спортсмен би-нытынан эмиз биллэр. Узээ үрдүк ситиинийлэрийн ишин Эрилик Эристини аатыбан совхозка олзоттумут бирэмийзни иики төгүл ылар үрдүк чизэка тикишибэгэ. Совхоз бире тегүллээх чемпион. Бу эдэр киннин дьоно-срэгээтэ убаалстыллар.

Байанайдаах сүүлчүүт 1990 смылаадыбыбынын 23-дүйнүүдүүн толорбуга, 5913 солкуюбайдаах күнду түүлээсн туттаран оройын чемпион-сүүлчүүтүн аатын ылан бинир дойдулаахтарын, эриликтары, оссе төгүл ўэртэ.

ГОГОЛЕВА
Евдокия Иннокентьевна

Оройусын тыратын халықтыстыба-
тытар урдүү үөрөхтүүлүк экономист,
бухгалтер эмбээс суюу. Олортоо
бийн дарссыраа - 1983 сыйлашха Ир-
кутскандасының тыя халықтысты-
быты институтун бүтөрөйт Е. И. Го-
голева. Каны 1990 сый түмүгүнэ
биир жадлохтәриң ортолоругар
бастығынац айттана.

Үлээс кызынның даңын, барининдохон «Мындашайы» созхозна кылаабызнын бухгалтерынан үлээзбиз камигэр чүтгэлийн билэлдэр. Хайванистында эгзистансийн ортуулсан сүүчүүр түрүүтүүр, барыстаахтын үлээрийннээр сүүтүүчүүт ахсаан чууланайа, баримтлагч гэр хаячны тэмбөлвэлхийн сиоднуклал ийэрээ албоди бийшиар. Кылаабызнын бухгалтер огортуб отчуоттара республика Госагропромутар хайраналлар. Од — бы

жылдарда салынды, наудай күнкің көмекшілігінен айырмаса да, оның тиражынан да жарылған. Бирок оның көмекшілігінен айырмаса да, оның тиражынан да жарылған.



чаластары, экономический Уралы
ынтыбы—Евдокия Иннокентьевна
бүгүнгөн зөвлөнестарынан баштада-
тора. Ву ерткынан утумналах Үлэ-
дарбырынг союзых сыйлы дебеторекай-
ынан суюх түмүнлэзбите да көрдэ-
рер.

ИДЭЛЭРИ

ДАНИЛОВ
Евгений Афанасьевич

Эрліккүйн аттынан союз отделениеларының айын ишлорамалар Ұлалынр буолашар тутуу матырыяналларының миэстенинг берилешиншүр көмөх баар. Ол арасынан тутууга ажанын союзтуон-каланар маң сый ахсын аябнази, тиандар сире ыршаткан ининде изекиси мерахаттарын түскөтэр.

ЛТА ЧЕМПИОННАРА



ПОТАПОВ
Николай Афанасьевич

Оройон республика хас да тегуллээх чемпион-шофер Н. А. Потаповы билбэт, кини автэн истибээх бийнээх, арааны, айрынх буюу. Оссо 1981 сүүлааха 412 тыйн тохиц-километрын огторон оройон рекордун олохтообуута. Очижлорго, социалистический куоталынын салынан, пятилетка тумугуунин таңварыллар кэмпигэр, чулуу механикатор оройону чемпионун лизенттийн төрүү тагыл иктер чизэгтээмшигт. Сорох салларга рекорду олохтуура. Көрдүүрүүлдүүн салынта туулсаран инэр.

Машым чулуу механизатордаах болул, кинжаларга тирадыраа «Чуралчы» союхө Кильзиккитээзы от-делениста сүйүү ынаракан нысты-тар техникина мунгуттур көдүүс-тээхтийн үзэлэтийнга орбуюонга ынтырылы таңадар үзэлэбийттэх. Быйыл да сыярда үрдүттэн отто-иб-мастана олорор бу жана ныс-тыба кынбалбата, биллиң турар, механизатордар санылдырыгар сүнтэрлиниен. Николай Афансьевич итэнтэй бэйзитн ирэвэтийнэр ылыммыта залбах. Золотникаттан, маллыны Амма орбуюонуттай ком-бикорм, турорах бурдук тайныты-тар сырьетта. Кини ММЗ автома-шиниста саахала суюх, графинтаах күнүгтэр барал-изтэй ишээр ЧУС-тарга хэвлэв. Аудидаа



СЕМЕНОВ
Конан Ефремович

Кыңыс Амма киңиң хочолорун
үйаара-кайзорз билибот баанын-
дарлын трактор министринин изарей-
дээвтээрээ бийрэстэриний Ко-
нон Ефремович Семенов буолары
Кини техника рулугар одорбута
20-чэ смыга чугаанан ээрэ. Били-
гийн күсөйөр кунуттар сыйльдар ме-
ханизатор Т-150 маарнадах трак-
торынан оту, туту маанын гаанын-
га, атын даанын сезонын узлээр-
го бийр идээлэхтэригээр улзын угту-
сынан холобуруү көрдөөр.

«Мындаңдай» союз бири төхүү механизатора Н. Е. Семенова социалистической куотала наынга союхонутар мэдлии бас-тынчтар кыкылдарлар жатканда. Од сиитинтүү эссе чынэтчи аасын сыйла сирбүй чөмчөнунан буолла. Кинин сыйлуста Т-150 мааркылвах тракторынан 4262 эталонай гентардаах үлгүн оғорон, сорудацый 213 бышрышын төлорбута. Солонкын отделенинчелти бири буулажа үлжинтэ дынугар сэргэтчөр дырнаг ытыхтабылынан тунаңар, эдердэрээ утүе сүбәнчт, бири идалххатарин хоннохтоо үлдөз көзүлдөтчи. Угуусан төөр

Конан Еффенсевич уолсай ул-
хамнас үчүнгөй буоларынтар мэл-
дии кынсанар.



СИДОРОВ
Семен Егорович

Тайнилнитазх «тимир» көле» гэх ниний Семен Егорович алга ус нус сүллар саудалыныларыг тулупу. Ити кээдэн ниний тоно-леөх тизээр-тавар үзүүн толорбутуун, сири хорупптуун, оту союзтуулкаабытын, тышны солообутун зааан спилжинкин. Эрдэлээ Эристини цатынаа союзээ Холгоботооюу отделениетын салалтада С. Е. Сидоров түнүнан берг истиг-чинарах тышынан ахтар. Былазын толорботоо сыла сух, мэлдэн социалистический күнталааны инникин күонүүгөр сыйцдар, от горо быстебыт фермалары, мастара бараммыт хотельнайдарын чүчүүк ерүүрүйбүт механизатор буодар.

Аасыптың «Тимир көлөө»
улаззеччилдер социалистическая
күтөлділімларынан ДТ-75 машина
калаах трантордахтарға ынтымы
лаазынан таҳсан оройын чөмпено
күн бочуоттах затын ылбытада.
Кинин түштүк техникалықтан 2905
эталоний тәнгердаах улшин толыко
сыйлаады сорудаңыз 93 би-
рылымынан анарбайты. Итеппен
түмүгү трантор алъянаан туруутын
тахаарбакка, улз режимиин ын-
тааңаңыз тутубай, сорудаңыз
таба аттарын тодорон сиғынчы.
Бейзитин талтырып идетигер угуе
«Дордай» шығарылды.



ХОЮТАНОВА
Анна Прокольевна

Эрилик Эристиани атынан совхоз ынаңы искусственний сизмэләзининг олохтоохтук ысымбы ханааыйыстыбандан биллэр. Бу устуу дымаланы низзепит-сабаласпый утую үзүүт дөйнөрдөөх. Оройкооп искусственний сизмэләзиниге бастыгинара уустуур бу сохнатан таксаллара түбәспиччы болупдатак.

Бының да оройынча бастырылған коридордку бу ханааныстыбаса баар. Од курдук, А. П. Хөйтәнова 1990 салта сыйнарылдыбыт 153 ынараңтада 149 наурызның ылдан оройын чөмнөн техник-осеменатарлық булак.

Быймылды ректальның көрүүнөн ынағам 98,3 бирмыйнан уулаах Ити 174 ынақыттан. Көстөрүү курдук, көрдөрүү сүл ахсын түрдүк буолар чинчилээх. Ол — үзүүлүштүү мүннүүмүттөн бай ошыттан. Саталбылат.

Анна Прокопьевна Холтюрова отделенчестия Учун Алааныгар техник-осеменаторынан үзүүлүбите тохсус сыла. Билимтүн-көрүүтүү сыйлата урдзинча урдуну иылаастаах техник азатын сүгэр. Сыншарылдыкт ынахтармын 90-так тахса биркүйүнин ууланыар буолта ханыс да сыла. Опытаах техник-осеменатор ынағам орофуогын ишеник туттудар маңыцер

Э Н Ч У Л У У Л А Р

КОЛЕСОВА
Мария Львовна

Балынтын зам хас биридин тұра
ханаңыстыбылтыгар бынчының үз-
линип нағиззә сваялымы тәрсесінін,
уда бастын нымаларының олоххо
күндерінде ахсаабат жынамынын
шарын аздар.

Карл Маркс азтынан союздын
жазынды сылдарга сүйнү олутта
уруктуу сымдарга таңгизеткүү, лай-
ра ат-тагылынына. Сүйү үзүенти-
чекерхакчынын хабылалылары
үчүн, ал күннөсүн үзэд-хамнас-
луулуга усунан Урек Күорд бир-
леңдештегор арекшанан үзүнүр кол-
идаларын байылабыт. Үйүс сым-
дарга фирма дьюонүн жытты бинрга-
тар бааллар. Кинидарттан бинрилес-
ти - М. Л. Колесова.

Кинин селекционер - воотехнигиздан устсан тахса сыл устата усталарытар шабаш ортуулар үштүү. Холубар, азасыт сыйын ту мүгүчин Мария Львовна бөнити-
шенинчан 100 биркыныз



НИКОНОВ
Владимир Васильевич

наада эта.
Хадаар отделениета 19 тракторо-даах, 4 автомашинцаах. Аасын сэлгэ трактордартан сэлгэ эргичи 15-но сахалаа сүүх Улаанчилгэрэ сэлийншиж (өрөмтэнэ түрүүнүү захиана эрэ), итгийнхээ сэлгэ устас 26684 гектардаа гектардаа чадаа оногдуулсан быдлан 123 барьынан туслал, трактордир 90 барьынан-

Хадаар механизаторлардын иллюзиясынан сакта арочтой гарантитанын былдырымын техническей жаруучулык



ынтар дыңжыннэр абыранылар. Хадаардар Владимир Васильевич Никонов шыныктын тумууттур сыйы орбуюнчын социалистичекий күтәлділігінде басталған «Бастыл меканик» затын ызыбын

